

t131\_zf\_lang1 (TMZD-  
piu9k9DFFBTKLPhdWWAUNvAfbV63WmS)

October 27, 2020

Let  $v1\_zf\_lang : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m2\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k5\_numbers : \iota$  be given. Let  $m2\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zf\_lang : \iota$  be given. Let  $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $r2\_zf\_model : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k11\_zf\_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_zf\_model : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k13\_zf\_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k8\_zf\_lang : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $k1\_zf\_misc\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $m1\_finseq\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1\_zf\_lang X0) \wedge (m2\_finseq\_1 X0 k5\_numbers)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m2\_subset\_1 X1 k5\_numbers k1\_zf\_lang) \Rightarrow (\forall X2.(\neg v1\_xboole\_0 \\ & X2) \Rightarrow ((r2\_zf\_model X2 (k8\_zf\_lang X1 X0)) \Leftrightarrow (r2\_zf\_model X2 X0)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1\_zf\_lang X0) \wedge (m2\_finseq\_1 X0 k5\_numbers)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((v1\_zf\_lang X1) \wedge (m2\_finseq\_1 X1 k5\_numbers)) \Rightarrow (\forall X2.( \\ & m2\_subset\_1 X2 k5\_numbers k1\_zf\_lang) \Rightarrow (\forall X3.(\neg v1\_xboole\_0 \\ & X3) \Rightarrow ((\neg X2 \in k2\_zf\_model X0) \Rightarrow (r2\_zf\_model X3 (k11\_zf\_lang (k8\_zf\_lang \\ & X2 (k11\_zf\_lang X1 X0)) (k11\_zf\_lang (k13\_zf\_lang X2 X1) X0)))))) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0.((v1\_zf\_lang X0) \wedge (m2\_finseq\_1 X0 k5\_numbers)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & ((v1\_zf\_lang X1) \wedge (m2\_finseq\_1 X1 k5\_numbers)) \Rightarrow (\forall X2.( \\ & \neg v1\_xboole\_0 X2) \Rightarrow (((r2\_zf\_model X2 (k11\_zf\_lang X0 X1)) \wedge (r2\_zf\_model \\ & X2 X0)) \Rightarrow (r2\_zf\_model X2 X1)))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. ((\neg v1\_xboole\_0 X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0 X1) \wedge \\ & (m1\_subset\_1 X1 (k1\_zf\_misc\_1 X0)))) \Rightarrow (\forall X2.(m2\_subset\_1 \\ & X2 X0 X1) \Leftrightarrow (m1\_subset\_1 X2 X1)) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0. \forall X1. (m2\_finseq\_1 X1 X0) \Leftrightarrow (m1\_finseq\_1 X1 X0) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((m1\_subset\_1 X0 k1\_zf\_lang)\wedge((v1\_zf\_lang X1)\wedge(m1\_finseq\_1 X1 k5\_numbers)))\Rightarrow(v1\_zf\_lang (k8\_zf\_lang X0 X1)) \quad (6)$$

Assume the following.

$$\neg v1\_xboole\_0 k1\_zf\_lang \quad (7)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((m1\_subset\_1 X0 k1\_zf\_lang)\wedge(m1\_finseq\_1 X1 k5\_numbers))\Rightarrow(m2\_finseq\_1 (k8\_zf\_lang X0 X1) k5\_numbers) \quad (8)$$

Assume the following.

$$m1\_subset\_1 k1\_zf\_lang (k1\_zfmisc\_1 k5\_numbers) \quad (9)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.((m1\_subset\_1 X0 k1\_zf\_lang)\wedge((v1\_zf\_lang X1)\wedge(m1\_finseq\_1 X1 k5\_numbers)))\Rightarrow((v1\_zf\_lang (k13\_zf\_lang X0 X1))\wedge(m2\_finseq\_1 (k13\_zf\_lang X0 X1) k5\_numbers)) \quad (10)$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.(((v1\_zf\_lang X0)\wedge(m1\_finseq\_1 X0 k5\_numbers))\wedge((v1\_zf\_lang X1)\wedge(m1\_finseq\_1 X1 k5\_numbers)))\Rightarrow((v1\_zf\_lang (k11\_zf\_lang X0 X1))\wedge(m2\_finseq\_1 (k11\_zf\_lang X0 X1) k5\_numbers)) \quad (11)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(v1\_xboole\_0 X0)\Rightarrow(\forall X1.(m1\_subset\_1 X1 (k1\_zfmisc\_1 X0))\Rightarrow(v1\_xboole\_0 X1)) \quad (12)$$

### Theorem 1

$$\forall X0.((v1\_zf\_lang X0)\wedge(m2\_finseq\_1 X0 k5\_numbers))\Rightarrow(\forall X1.((v1\_zf\_lang X1)\wedge(m2\_finseq\_1 X1 k5\_numbers))\Rightarrow(\forall X2.(m2\_subset\_1 X2 k5\_numbers k1\_zf\_lang)\Rightarrow(\forall X3.(\neg v1\_xboole\_0 X3)\Rightarrow((r2\_zf\_model X3 (k11\_zf\_lang X1 X0))\Rightarrow((X2 \in k2\_zf\_model X0)\vee(r2\_zf\_model X3 (k11\_zf\_lang (k13\_zf\_lang X2 X1) X0)))))))$$